

Sepedi

kgato

Meetse ka mo le ka mo

2A



Room to Read



Ulwazi
Lwethu

Ditlhaka (poeletšo)

p,k,g,r,u,y,f,d,h,j,w

Ditlhaka tše diswa

ts, š

**Meetse ka mo le ka mo
Sepedi
kgato 2A**

ISBN: 978-1-77981-034-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Room to Read

Mofetoledi: Charlotte Galane

Moswantšhi: Nashika Latchram

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023

Meetsea Ka mo le Ka mo



Room to Read

Ka Labone bošego pula e nele. E nele ka sefako se segolo.






Meetse a tsenela lapa la malome Tsetse. Ba be ba
eya ka mo le ka mo.

Ba lapa la malome Tsetse, ga se ba bo pata boroko.
Ba be ba lebelela nako Kgafetša-kgafetša , letile
masa.





Ka masa malome Tsetse a tsoga. A topa peke a epa tselana gore meetse a fete. Meetse a elela ga bonolo.

Malome Tsetse le bana ba šomiša mafielo go fokotša meetse. Meetse a ba palela.





Ba šomiša diemere go kgelela meetse. Meetse a sa fele

Badirile bjalo gabedi, gararo. Morago ga ge ba lekile, malome Tsetse a gopola ka letšema.





Malome Tsetse a tiya lepatata a rapa letšema. A hlalosešša letšema ka meetse ao a ba tsenetšego.

Letšema la tla le mathopo a meetsi.

Malome Tsetse le letšema ba epela mathopo.





Meetse a tsena mathopong a elela ka tsela.

Malome Tsetse le letšema ba dula fase,ba lapile, ba thabile. Bjale gona ba bolokegile.





Ulwazi Lwethu

Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go
penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a
emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le
Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le
mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke
Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa
neng?
- Lerato la
mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša
meetse
- Meetse a ka mo le
ka mo
- Monyai wa
mathaithai
- Šibelane sa
Tinyiko
- Roko ya
Mebalabala
- Tatso ya dijo tša
baVenda
- Bula, Tswalela,
Tšweletša
- Dieta tša Phuthi
tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa
Maemo
- Tšalatšala wa
sengangele
- Kakanyo ye botse
ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa
mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa
Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le
dikgabo
- Matwetwe le
dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja
segwagwa
- Motswako o
bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go
nna!
- Dipoo di a
Itefeletša
- Mosetsana yo
mabjoko
- Mehuta ya
dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba
bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja
mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa
Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori
ya phethagala
- Bolwetši bja
dikolobe
- Ntombi o swara
lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi
wa serapa sa
diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo
go fola
- Mae a Kgarebong
a timela
- Mama Afrika,
Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba
nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la
diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika
Borwa
- Toro ya ga
Dimpho

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

